

Cijena je na godinu Objavitelju Dalmatinskomu i Smotri matinskomu za Austro-Ugarsku Kr. 12.—; samom Objavitelju matinskomu Kr. 6.—; samoj Smotri Dalmatinskoj Kr. 8.—, polugodište i na tri mjeseca surazmerno. Pojedini brojevi Objavitelja i matinskoga 10 para, a pojedini brojevi Smotre Dalmatinske para. Zastareni brojevi 20 para.

Pitanja za predbrojbu, uz koja nema dotičnih sveta, ne će se ni u ovir uteti; pitanja za uvrstite uz koja nema prilične preplate, biti povraćena. — Preplate se šalju poštanskim naputnicama. — Rukopisi ne vraćaju. — Neplaćena se pisma ne primaju.

Disma i novce treba šiljati «Uredju Objavitelja Dalmatinoga u Zadru».

# Objavitelj Dalmatinski. Avvisatore Dalmato.

Žbene su jedino vijesti sadržane u «Službenoj strani» i u «Službenim spisima». (Sono ufficiali soltanto le pubblicazioni comprese nella «Parte ufficiale» e negli «Atti ufficiali»)



Prezzo d' associazione per un anno: Dell' Avvisatore Dalmato e la Rassegna Dalmata per la Monarchia A-U. Cor. 12.—; per l' Avvisatore Dalmato soltanto Cor. 6.—; per la Rassegna Dalmata soltanto Cor. 8.—. Semestre e trimestre in proporzione. Un singolo numero dell' Avvisatore Dalmato cent. 10. Un singolo numero della Rassegna Dalmata cent. 16. Numeri arretrati cent. 20.

Demande di abbonamento senza il relativo importo non vengono prese in considerazione; domande per inserzioni non accompagnate da un anticipo corrispondente vengono restituite. — Abbonamenti ed anticipazioni si spediscono mediante assegno postale. — Manoscritti non si restituiscono. — Lettere non affrancate si respingono.

Corrispondenze e denari da indirizzarsi all' Ufficio dell' Avvisatore Dalmato in Zara.

SI PUBBLICA AL MERCOLEDÌ ED AL SABATO

## SLUŽBENI DIO

A 110. 53.114-XIII. ex 1917.

### OBZNANA.

Na temelju § 5 općeg zakona o marvenim pošastima od 6 kolovoza 1909. D. Z. L. Br. 177, i ministarstvene naredbe od 10. veljače 1910. D. L. Br. 37, kao i §. članka ugovora o marvenim pošastima sa njemačkim carstvom 25. siječnja 1905. i 8. tačke odnosnog konačnog zasnika, D. Z. L. Br. 25 ex 1906. c. k. je ministarstvo poljodjelstva obnaranom 6. listopada 1917 br. 43.712, bezuvjetno zabranilo do daljih tredabu iz dolje navedenih predjela njemačkog carstva u kraljevine i emlje zastupane u carevinskem vijeću:

A) Radi vladanja plućne pošasti iz vladinih kotara Frankfurt i agdeburg u Pruskoj uvoz goveda.

B) Radi vladanja slinavke i šapa iz vladinog kotara Schwaben u avarskoj i iz okružja Schwarzwaldkreis i Donaukreis u Württembergu uvoz papkara odregjenih za rasplod i uporabu.

Ovom obznanom stavlja se van kreposti obznana c. k. ministarstva poljodjelstva 27. travnja 1917. br. 18.117 (Namjesništvena obznana 12. travnja 1917. br. 22501).

Prestupci ove obznane kaznit će se po odredbama općeg zakona marvenim pošastima od 6. kolovoza 1909. D. Z. L. Br. 177.

Zadar, dne 19. listopada 1917.

Od c. k. dalmatinskog Namjesništva.

r. XII-53.116 ex 1917.

### OBZNANA.

Na 15. januara 1918 počimljie kod c. k. poljodjelske učione i kušaonice Splitu, jednogodišnje poučavanje poljodjelstva.

Svrha je ovomu tečaju da mladićima, koji su pohajiali samo pučku školu, pribavi ono teoretično i praktično znanje, uz koje se može samostalno racionalno gospodariti na malom posjedu u Dalmaciji.

Douka počinje na 15. januara 1918. a svršava polovicom decembra 1918.

Za poučavanje neće se pobirati školarina.

Uvjeti za primanje pitomaca jesu:

1. da dokažu da su svršili pučku školu;
2. da dokažu da im je najmanje 15 godina;
3. da lječničkom svjedodžbom dokažu, da su zdrava i snažna tjelegogustava;

4. da donesu domovnicu;

5. da donesu privolu roditelja ili štitnika, koji se istodobno moraju obvezati da kroz cijelu školsku godinu neće tražiti da učenik bude pušten za poljske ili za slične radnje;

6. da dokažu sredstva uzdržavanja za boravku u zavodu.

Konačni priput podregjen je pregledu liječnika zavoda i ispitu iz predmeta, koji se poučavaju u pučkim školam.

Učenici su dužni da stanuju u zavodu, gdje će, plativši pristojbinu za opskrbu od 400 K. i to u dva obroka od 200 K. svaki, koji će položiti 5. januara i 15. julijsa kod blagajne zavoda, primat i hranu (uključivši pranje rublja i lječničku njegu).

Samou slučajevima vrijednim obzira c. k. Ravnateljstvo zavoda će primati u zavod i vanjskih pitomaca (eksternista).

Kod primanja će se uzimati u prvom redu u obzir natjecatelji, koji imaju zavičajno pravo u Dalmaciji a osobito oni, kojim je bila podijeljena kakova stipendija.

Svaki pitomac internata morat će donijeti sobom po mogućnosti barem slijedeće stvari za čije uzdržavanje odnosno popunjavanje za vrijeme pohaganja škole imat će sam da se brine:

1—2 Nr. XII-53.116 ex 1917.

### NOTIFICAZIONE.

In base al § 5 della legge generale sulle epizoozie dei 6 agosto 1909, B. L. I. N. 177, dell' ordinanza ministeriale dei 10 febbraio 1910, B. L. I. Nr. 37 e dell' art. 5 della convenzione sull' epizoozia dell' impero germanico dei 25 gennaio 1905 e del punto 8 del relativo protocollo finale B. L. I. Nr. 25 ex 1906, i. r. ministero d' agricoltura con notificazione dei 6 ottobre 1917, Nr. 43712, ha proibito incondizionatamente sino ad ulteriori disposizioni dai seguenti paesi dell' impero germanico nei regni e paesi rappresentati al consiglio dell' impero

A) A causa la sussistenza della pleuropolmonite essudativa dei distretti governativi di Frankfurt e Magdenburg nella Prussia l' introduzione di bovini.

B) A causa la sussistenza dell' alfa epizootica dal distretto governativo Schwaben nella Baviera e dai circondari Schwarzwaldkreis e Donaukreis nel Württemberg l' introduzione d' animali ad unghia fessa a scopo d' allevamento e di reddito.

Colla presente notificazione viene abrogata la notificazione dell' i. r. ministero d' agricoltura del 27 aprile 1917, Nr. 18.117 (Notificazione luogotenenziale dei 12 maggio 1917, Nr. 22501).

Le trasgressioni alle premesse disposizioni veranno punite in base alla legge generale sulle epizoozie dei 6 agosto 1909, B. L. I. N. 177.

Zara, li 19 ottobre 1917.

Dall' i. r. Luogotenenza dalmata.

1—2

### NOTIFICAZIONE.

Addì 15 gennaio 1918 comincia presso l' i. r. istituto agrario e stazione sperimentale in Spalato un corso d' agronomia, della durata d' un anno, con lingua d' istruzione croata o serba.

Ne è scopo di procurare a giovani che hanno assolto soltanto una scuola popolare quella cultura teoretica e pratica, che renda loro possibile di amministrare razionalmente da sé un piccolo possesso fondiario in Dalmazia.

L' insegnamento principia il giorno 15 gennaio 1918 e finisce alla metà di dicembre 1918.

Per l' insegnamento non sarà riscossa una tassa scolastica.

Le condizioni d' ammissione sono:

1. la prova di aver assolto la scuola popolare;
2. la prova dell' età di almeno 15 anni;
3. l' attestazione medica di una costituzione fisica sana e robusta.

4. la produzione del certificato d' incolato;

5. la dichiarazione di consenso dei genitori o tutori che dovranno inoltre obbligarsi di non reclamare lo scolaro durante tutto l' anno scolastico a casa per lavori agricoli o simili;

6. la prova sui mezzi di sostentamento durante la dimora nell' istituto.

L' ammissione definitiva è subordinata alla visita del medico nell' istituto ed all' esame, che comprende le materie che s' insegnano nelle scuole popolari.

Gli scolari dovranno prendere alloggio nell' istituto, ove essi riceveranno anche il vitto (compresa la lavatura della biancheria e la cura medica) verso pagamento di un corrispettivo annuo di 400 Corone, pagabili in 2 rate di 200 Corone cadasuna, al 15 gennaio e 15 di luglio, presso la cassa dell' istituto.

Solo in casi degni di speciale riguardo l' i. r. direzione potrà ammettere all' istituto anche allievi esterni.

Nell' ammissione sarà data la preferenza agli aspiranti, che hanno diritto d' incolato in Dalmazia e specialmente a coloro che saranno in godimento di uno stipendio.

Ogni allievo dell' internato dovrà portare con sé possibilmente almeno il seguente corredo, che dovrà essere da lui stesso conservato relativamente completato durante il corso.

## OGLASI

### OGLAS DATJEĆAJA.

isuje se najčešće na u

4 stipendije iz zaklade u

e u Saborskoj sjednici 2

897, na uspomenu pede

ice vladanja Nieg. Velikan

Josipa i svaka od kr.

uznje i siromašnije mla

želili stupiti u c. k. p

školu i kušaonicu u Sp

ogododišnji tečaj, koji po

15 januara 1918 a sv

om decembra iste godine

i o primanju pitomaca;

nastanjeni i hrani u

značeni su u obznam

ništa 20 septembra

1917. te tim molbam

svjedodžbu o svršenoj p

štencu, na dokaz da

nje 15 godina.

omovni list i čvrstom

sustavu.

privolj roditelja, ili štitni

čaj, obziru, na zdravom i čvrstom

školski godini neće

imati kucu, pušen za

Zadar, 15 listopada 1917.

četvrtogodišnjeg Odbora Dalmat

P. KASANDRIĆ odgovorni ur

1 potpuno potrajanje odijelo za radnju;  
1 " " " svečane dane;  
4 košulje;  
3 vunena zebunca;  
3 pari gaćica;  
6 rubaca;  
6 ručnika;  
dvostruka potrajanja obuća;  
6 para bječava;  
2 češlja (gusti i rijetki) 4 čelice (1 za zube, 1 za kose, 1 za odijela i 1 za obuću).

Rubenina mora biti označena sa početnim slovima ili kojim drugim znakom.

Molbe za primanje imadu se prikazati najdalje do 10 decembra 1917 ravnateljstvu zavoda.

Natjecatelji na 24 pokrajinskih potpora po K. 400 svaka (natječajni oglas Zemaljskog Odbora izdanog dneva 15/X t. g. br. 9678) imaju podastrijeti njihove molbe redovito bilježene Zemaljskom Odboru samo putem ravnateljstva Zavoda, a ne kašnje od 10. decembra 1917.

Eventualna daljnja razjašnjenja podijelit će ravnateljstvo zavoda.

Zadar, dne 20. listopada 1917.

Od c. k. dalmatinskog Namjesništva.

## NESLUŽBENI DIO

Živinske pošasti. U roku od 12. oktobra do 19. oktobra 1917 vladale su među domaćim životinjama u Dalmaciji ove pošasti:

Upala sljezene u 3 mesta Sinjske i u 2 mesta Vrličke općine, pol. kotar Sinj, u jednom mjestu Trogirske općine, pol. kotar Split, u jednom mjestu Skradinske općine, pol. kotar Šibenik, u jednom mjestu Biogradsko općine, pol. kotar Zadar.

Slinavka i šap u 1 mjestu Rapske općine i u 2 mesta Paške općine, pol. kotar Zadar.

### Tiskanice kojih je raspačavanje zabranjeno.

Usljed naredbe cijelog Ministarstva od 25. jula 1914, d. z. l. br. 158, prama stavci a) § 7 zakona od 5. maja 1869, d. z. l. br. 14, zabranjeno je raspačavanje ovih tiskanica:

«L'ukraine» br. 16 (34), izdavač W. Stephenson, tiskana od Imprimeries Réunies S. A. u Losanni, 1917; «Armenien» br. 9, tiskana u Thalwil-Zürich, 1917 (Beč).

Iz službenog lista «Wiener Zeitung» br. 232.

«Francesco Giuseppe e la sua Corte», od grofa Rogera de Ressegnier, izdana od anonimnog društva L'Italiana u Rimu, 1915 (Beč).

Iz službenog lista «Wiener Zeitung» br. 233.

«Internationale Rundschau», br. 11, izdavači Orell, Füssli & Co. u Zürichu; «La semaine littéraire» br. 1239, tiskan od Journal de Genève, Ženeva (Beč).

Iz službenog lista «Wiener Zeitung» br. 237.

## Telegrami Uredništva.

Telegraphen-Korrespondenz-Bureau.

### Izvještaji austro-ugarskog glavnog stana.

BEČ, 24. Službeno se javlja:

24. oktobra 1917.

Istočno bojište:

U području naših četa ništa novo.

Talijansko bojište:

Na svoj jugo-zapadnoj fronti borbena je djelatnost znatno porasla.

Kod Fliča, kod Tolmina i u sjevernom dijelu visoravni Bainščica-Sveti Duh austro-ugarska i njemačka pješadija provališe, poslige silne artilerijske pripreme, u talijanske linije.

Arbanasko bojište:

Na jugu od Berata i s obe strane rijeke Devoli naše su se zaštitne čete borile uspješno.

BEČ, 25. Službeno se javlja:

25. oktobra 1917.

Talijansko bojište:

Dvanaesta bitka na Soči, koja je potekla iz inicijative središnjih vlasti, do smrti vjernih svom savezu, počela je uspješno jučer. U 7 sati izjutra topovske mase započele svoj porazni rad. Jedan sat kasnije pješadija se diže na napad u oluj, pod klišom i mečavom. Vrijeme i planina meću čete na izvanrednu tešku kušnju. Neprijatelj se najžilavije brani ali već o podne talijanska fronta između Rombona i Avče bila je na više mjesta probijena. Pukovnije iz alpskih zemalja zauzeće Flič: njemačke čete ubiše neprijatelja u prvoj navalni dalje prema jugu. Vi-

1 vestito da lavoro completo e consistente;

1 " " completo per i giorni di festa;

4 camicie;

3 maglie di lana;

3 paia di mutande;

6 fazzoletti di naso;

6 asciugamani;

2 paia di buone scarpe;

6 paia di calze;

2 pettini (chiaro e fisso) e 4 spazzole (1 per i denti, 1 per la testa,

1 per vestiti ed 1 per le scarpe).

La biancheria deve essere marcata con iniziali o con altro segno.

Le domande d'ammissione devono prodursi al più tardi fino il giorno

10 dicembre 1917 alla direzione dell'istituto.

I concorrenti agli stipendi provinciali in numero di 24 e dell'importo di Corone 400 cadauno, giusta avviso di concorso della Giunta provinciale dalmata d. d. 15 ottobre a. c. N. 9678, devono produrre le loro domande debitamente bollate, dirette alla Giunta provinciale, soltanto col tramite della Direzione dell'istituto e non più tardi del 10 dicembre 1917.

Eventuali ulteriori dichiarazioni darà la direzione dell'istituto.

Zara, li 20 Ottobre 1917.

Dall'i. r. Luogotenenza dalmata.

## PARTE NON UFFICIALE

Epizoozie. Nel periodo dal 12 ottobre al 19 ottobre 1917 fra gli animali domestici della Dalmazia dominavano le seguenti epizoozie:

Inflammazione della milza in 3 località del comune di Sinj ed in 2 del comune di Vrlika, distretto pol. di Sinj, in 1 località del comune di Traù, distretto pol. di Spalato, in 1 del comune di Scardona di stretto pol. di Sebenico ed in 1 del comune di Zaravecchia distretto pol. di Zara.

Afta zoppina in una località del comune di Arbe ed in 2 del comune di Pago, distr. pol. di Zara.

### Stampati di cui fu vietata la diffusione.

In base all'Ordinanza del Ministero complessivo del 25 luglio 1914 B. L. I. N. 158, giusta la lettera a) del § 7 della Legge del 5 maggio 1869 B. L. I. N. 14, è stata proibita la diffusione degli stampati seguenti:

«L'ukraine» N. 16 (34), editore W. Stephenson, stampato dalle Imprimeries Réunies S. A. in Losanna, 1917; «Armenien» N. 9, stampato a Thalwil-Zurigo, 1917 (Vienna).

Dal foglio ufficiale della «Wiener Zeitung» N. 232.

«Francesco Giuseppe e la sua Corte», del conte Roger de Ressegnier edito dalla società anonima L'Italiana in Roma, 1915 (Vienna).

Dal foglio ufficiale della «Wiener Zeitung» N. 233.

«Internationale Rundschau» N. 11, editori Orell, Füssli & Co. in Zurigo; «La semaine littéraire» N. 1239, stampato dal Journal de Genève Ginevra (Vienna).

Dal foglio ufficiale della «Wiener Zeitung» N. 237.

## Telegrammi della Redazione.

Telegraphen-Korrespondenz-Bureau.

### I bollettini dello stato maggiore generale austro-ungarico.

VIENNA, 24. Si comunica ufficialmente:

24 ottobre 1917.

Teatro della guerra orientale:

Nel raggio delle nostre truppe nulla di nuovo.

Teatro della guerra italiano:

Su tutto il fronte sud-occidentale l'attività combattiva è relativamente aumentata.

Presso Plezzo, presso Tolmino, nella parte settentrionale dell'altipiano di Bainsizza-Spirito Santo, la fanteria austro-ungarica e germanica, dopo una potente preparazione d'artiglieria, irruppe nelle linee italiane.

Teatro della guerra albanese:

A sud di Berat e da ambo le parti del fiume Devoli le nostre truppe di protezione hanno combattuto con successo.

VIENNA, 25. Si comunica ufficialmente:

25 ottobre 1917.

Teatro della guerra italiano:

La dodicesima battaglia sull'Isonzo, sorta per iniziativa delle potenze centrali, fedelmente alleate nei perigli e nella morte, s'impegnerà, ricca di successi. Alle ore 7 del mattino le masse delle artiglierie cominciarono la loro opera di distruzione. Un ora più tardi, in mezzo ad una bufera di pioggia e nevischio, la fanteria passò all'attacco. Il tempo e la montagna pongono le truppe a una prova straordinariamente dura. Il nemico si difende con la massima ostinazione. Tuttavia verso mezzogiorno il fronte di battaglia italiano fra il Rombon ed Auzzo verso mezzogiorno il fronte di battaglia italiano fra il Rombon ed Auzzo

vi na zapadu od W...  
čer sasvim u saveznicu  
ca Sveti Duh, Talijan...

Na brdu S. Gabrijel  
la predvjele za dalmat...  
oraslja s obe strane d...  
0.000 zarobljenika; m...  
ovi. Plijen nije mogu...

Kod  
Vojne skupine fel...  
povski bojevi.  
Istočno bojište  
Stanje nepromijenjivo...

Izvještaji  
BERLIN, 24. Wolf...  
Veliki glavni stan...  
Zapadno bojište  
U Flandrij naše...  
asvim iz uskog zeml...  
ulske šume u našo...

Francuzi su jučer  
es-Dames od nizozem...  
a sjeveru od Paus...  
eli na jugu od kana...  
među Aillet i Ost...  
sao na naše linije,  
je mogao dalje.

Tek kasnije, posli...  
ili francuskih snaga  
a zapada na Allem...  
a prodru do tih selo...  
e ne mogahu držati.  
u se neprljatelju pre...  
francuzi se oštro uti...  
igu od Dinon, Vaud...  
zija preduzeti u isto...  
sa, propadoše. Franc...  
atre od više sati izme...  
e bojevi nastavise ka...

Istočno bojište  
Izmegju Riškog z...  
2. oktobra, a da nas...  
omaknute na širokoj...  
Talijansko bojište  
Borbna djelatnos...  
jemačka artiljerija st...  
azuelu je jutros najpo...  
jevernom dijelu visor...

BERLIN, 25. Wolf...  
Veliki glavni stan...  
Zapadno bojište  
Kod Houthoultske...  
čestala do žestoko ul...  
ise-Aisne odbijene su...  
ovale. Izmegju Aisne...

Da istoku niš...  
Mačedonski  
U većem dijelu o...

Službeni  
Z. 1685-A ex 1917.  
Ein ganzer Kaiserin u...  
ösischer Abteilung i...  
In der k. k. Ther...  
Kaiserin und Königin

i na zapadu od Waltschbacha i na sjevero istoku od Avče bili su u sasvim u savezničkim rukama. U sjevernom dijelu visoravni Bainščica Sveti Duh, Talijanci su se jučer najžešće odupirali našim napadima.

Na brdu S. Gabrijelu i na Kraškoj visoravni lokalna su preduzeća stvora preduvjeđe za dalje bojeve. U ovim je područjima artilerijska vatra rasla s obe strane do najveće jačine. Do večera javljeno je preko 000 zarobljenika; među njima nalaze se divizijski i brigadski stvari. Plijen nije moguće ni iz daleka pregledati.

Kod Vojne skupine feldmaršala baruna Conrada povski bojevi.

Istočno bojište i arbanasko bojište:

Stanje nepromijenjeno.

Doglavljačica generalnog štaba.

#### Izvještaji njemačkog velikog glavnog stanra.

BERLIN, 24. Wolff Bureau javlja:

Veliki glavni stan, 24. oktobra 1917.

Zapadno bojište:

U Flandriji naše su čete potisnule protunapadima neprijatelja skoro svim iz uskog zemljista što bijaše zapremio na južnom rubu Houtulsko šume u našoj obrambenoj zoni.

Francuzi su jučer započeli u dva dijela veliki napad na Chemin-S-Dames od nizine Ailette, sjeverno od Vauxaillona, sve do visoravni sjeveru od Paissy (25 kilometara). Bojevi, koji su se u jutro započeli na jugu od kanala Oise-Aisne, doveli su do teške izmjeničke borbe negduži Ailette i Ostalskih visova. Neprijatelj koji je ranim jutrom juao na naše linije, naišao je na jak otpor, te radi teških gubitaka e mogao dalje.

Tek kasnije, poslije nove artilerijske pripreme, uspjelo je udarcu francuskih snaga, koje su podupirala mnoga oklopljena kola, da zapada na Allemont, sa juga na Chavignon, provale u naše pozicije i prodrnu do tih sela. Radi toga, pozicije što izmegju tih sela leže, više ne mogu držati. Dovlačeci čete iz žilava branjenih linija, morale se neprijatelju prepustiti pomaknute baterije, pošto ih se lagumalo. Francuzi se oštvo utiskavaju; ali neprijatelju udar bje ustavljen na gu od Pinon, Vaudesson i Chavignona. Napadi više francuskih diviza preduzeti u isto vrijeme na visoravni s obe strane Rogerskog sastava, propadoše. Francuski zagon, preduzet na večer poslije ubrzane tre od više sati izmegju Aillesa i Braye, izjavio se sasvim. Lokalni bojevi nastavio su kao i bitka, do noći.

Istočno bojište.

Izmegju Riškog zaliva i Dvine povukli smo u noći izmegju 21 i 22. oktobra, a da nas neprijatelj nije ometao, naše zaštitne čete, daleko moknute na širokoj fronti pred glavnom pozicijom.

Talijansko bojište:

Borbna djelatnost u Tirolu, Koruškoj i na Soči znatno je oživjela. Jemačka artilerija stupila je u boj. Njemačka i austro-ugarska pješadija uzela je jutros najprednje talijanske pozicije kod Fliča, Tolmina i na sjevernom dijelu visoravni Bainščice.

BERLIN, 25. Wolff Bureau javlja:

Veliki glavni stan, 25. oktobra 1917.

Zapadno bojište:

Kod Houthoultske šume do Passchendaele neprijateljska je vatra nestala do žestoko ubrzane vatre. Ovećih napada nije bilo. Na kanalu se-Aisne odbijene su francuske čete, koje su na više mesta napredovali. Izmegju Aisne i Meuse bilo je više izvidničkih bojeva.

Na istoku ništa važno.

Makedonska fronta:

U večem dijelu odsječaka artilerijska je djelatnost porasla.

Prvi general kvartirmajstor Ludendorff.

era sfondato in molti punti. I reggimenti dei paesi alpini occupano Plezzo, truppe germaniche ributtano il nemico più a sud nel primo assalto. Le alteure ad ovest di Waltschbach e a nord-est di Aizza erano alla sera in pieno possesso degli alleati. Nella parte settentrionale di Bainsizza-Spirito Santo gli italiani opposero ai nostri attacchi ancora più violenta resistenza. Operazioni locali sul monte San Gabriele presso Gorizia e sull'altipiano del Carso crearon le premesse di ulteriori combattimenti. In queste regioni il fuoco dell'artiglieria crebbe da ambo le parti alla massima intensità. Fino a sera furono annunciati più di 10.000 prigionieri; fra questi trovansi gli stati maggiori di divisioni e di brigate. Il bottino non può nemmeno remotamente essere precisato.

Dresso il

Gruppo d'eserciti del maresciallo barone von Conrad

lotta d'artiglieria.

Teatro della guerra orientale e fronte albanese:

Situazione inalterata.

Il capo dello stato maggiore generale.

#### I bollettini del grande quartiere generale germanico.

BERLINO, 24. Il Wolff Bureau comunica:

Grande quartiere generale, 24 ottobre 1917.

Teatro della guerra occidentale:

Nelle Fiandre le nostre truppe con un contrattacco spinsero indietro il nemico quasi completamente dalla striscia di terreno ancora occupata nella nostra zona di difesa sul margine meridionale del bosco di Houthoulst.

I Francesi cominciarono ieri in due parti un grande attacco sullo Chemin des Dames: dalla bassura di Ailette a nord di Vauxaillon fino all'altipiano di Paissy (25 chil.). In mattinata a sud del canale fra l'Oise e l'Aisne i combattimenti svolsero ad aspre lotte fortunose fra l'Ailette e le alteure di Ostel. Il nemico attaccante di buon mattino le nostre linee trovò forte resistenza, ed in seguito alle gravi perdite non avanzò. Appena più tardi, dopo una nuova preparazione a fuoco, una punta di fresche truppe francesi, appoggiata da numerosi autocarri blindati, da ovest su Allemont, da sud su Chavignon, riesci a fare irruzione nelle nostre posizioni ed a spingersi innanzi fino a questi villaggi. In seguito a ciò le posizioni interposte divennero insostenibili. Nel ritirare le truppe dalle linee tenacemente mantenute, si dovettero abbandonare al nemico, dopo fatte saltare, anche le batterie avanzate. I Francesi incalzarono vigorosamente, tuttavia l'urto nemico venne arrestato a sud di Pinon, Vaudesson e Chavignon. Contemporaneamente fallirono gli attacchi impegnati da parecchie divisioni francesi sull'altipiano da ambo le parti della fattoria di Rogere. Alla sera, dopo un fuoco a stamburate di più ore una punta pronunciata dai Francesi fra Ailles e Braye fallì completamente. La battaglia continuò con fazioni locali fino a notte.

Teatro della guerra orientale:

Fra il golfo di Riga e la Duena, nella notte dal 21 al 22 ottobre, senza essere disturbati dal nemico, abbiamo rifirato sulla posizione principale le nostre truppe di protezione molto inoltrate.

Fronte italiano:

L'attività combattiva nel Tirolo, nella Carinzia e sull'Isonzo si è rimarchevolmente ravvivata. L'artiglieria germanica è entrata nella lotta. La fanteria germanica ed austro-ungarica occupò questa mattina, presso Plezzo, Tolmino e nella parte settentrionale dell'altipiano di Bainsizza le posizioni italiane più avanzate.

BERLINO, 25. Il Wolff Bureau comunica:

Grande quartiere generale, 25 ottobre 1917.

Teatro della guerra occidentale:

Dal bosco di Houthoulst fino a Passchendaele il fuoco nemico si è raffigittito verso sera, intensificandosi fino al più violento fuoco a stamburate. Maggiori attacchi non vi furono. Sul canale tra l'Oise e l'Aisne truppe di ricognizione francesi avanzanti in più punti furono respinte. Fra l'Aisne e la Mosa molteplici combattimenti di ricognizione.

In Oriente nulla d'importante.

Fronte macedone:

Nella maggior parte dei settori si è intensificata l'attività dell'artiglieria.

Il primo quartiermastro generale Ludendorff.

theilung zur Besetzung, wozu adelige Jünglinge katholischer Religion, welche das 8. Lebensjahr bereits erreicht und das 12. Lebensjahr noch nicht überschritten haben, berufen sind.

Die Gesuche sind mit der Nachweisung über den erbländischen beziehungsweise österreichischen Adel, mit dem Taufchein, Impfungs-und Gesundheitszeugnisse, welches letztere von einem staatlichen Sanitätsorgane ausgestellt oder doch bestätigt sein muss, dann mit den Schulzeugnissen der letzten 2 Semester zu belegen.

Ferner haben die Gesuche Namen, Charakter und Wohnort der Eltern der Kandidaten, bei Verwaisen die Nachweisung dieses Umstandes, die Verdienste des Vaters oder der Familie überhaupt, das Einkommen und die Vermögensverhältnisse der Eltern und der Kandidaten, die Zahl der versorgten und unversorgten Geschwister sowie die allfälligen Bezüge des Kandidaten oder seiner Geschwister aus öffentlichen Kassen oder Stiftungen, mit den einschlägigen schriftlichen Belegen zu enthalten.

## Službeni spisi Atti ufficiali

### NATJEČAJ

Z. 1685-A ex 1917.

#### Konkursausschreibung.

In ganzer Kaiserin und Königin Maria Theresia-Stiftplatz deutscherbländischer Abteilung in der k. k. Theresianischen Akademie in Wien kommt ein ganzer

In der k. k. Theresianischen Akademie in Wien kommt ein ganzer Kaiserin und Königin Maria Theresia-Stiftplatz deutscherbländischer Ab-

Auch ist die Erklärung abzugeben, dass und von wem für den Kandidaten die durch den Stiftungsgegenstand nicht bedeckten Nebenauslagen bestritten werden.

Bei diesem Stiftplatz beträgt die jährliche Aufzahlung 600 Kronen (für Zöglinge der Juristenabteilung 800 Kronen) und der Teuerungsbeitrag 200 Kronen pro Semester. Auch hat der Stiftung bei seinem Eintritt in die Akademie die vorgeschriebene Ausstattung an Leibwäsche und Schuhen mitzubringen und zur Beistellung der Kleider und Uniformsorten einen den jeweiligen Anschaffungskosten entsprechenden Betrag zu erlegen.

Da bei Würdigung der einlangenden Gesuche lediglich die in denselben angeführten Daten und die bezüglichen beigebrachten Belege in Betracht kommen, sind Berufungen auf etwa in früheren Bewerbungsge suchen gemachte Angaben oder damals vorgelegte Behelfe zu vermeiden.

Die Gesuche sind an das k. k. Ministerium des Innern zu stilisieren und längstens bis 5. November 1917 bei jener politischen Landesstelle einzubringen, in deren Verwaltungsgebiete der Bewerber seinen Wohnsitz hat.

Gesuche von Personen, welche unter Militärgerichtsbarkeit stehen, sind im Wege der vorgesetzten Militärkommanden an die betreffende politische Landesbehörde zu richten.

Wien, am 5 Oktober 1917.

K. k. Ministerium des Innern.

## RAZGLASI

Poslovni broj C. 100-17 :

### 1 OGLAS.

Proti Nikoli Poša-Pohor pok. Marka iz Pupnata čigovo je boravište nepoznato, prikazao je gosp. Dmitar Ivančević sa punom odvjetnikom Rokom Arneri kod c. k. kotarskog suda u Korčuli tužbu radi isplate kr. 323:30.

Na temelju ove tužbe određuje se usmena rasprava za dan 3 studenoga 1917 na 9 sati iz jutra u sobu za rasprave br. 5.

Za očuvanje prava Nikole Poša-Pohor pok. Marka postavlja se žena mu Lacić u Pupnatu za skrbnika.

Ovaj će skrbnik zastupati gorinaznačenoga u gorinaznačenoj parnici na njegovu opasnost i troškove, dokle god on nestupi pred sud ili ne imenuje punomočnika.

Korčula, 14 listopada 1917.

Od c. k. kotarskog Suda. Odio I.

Poslovni broj C. I. 222-17 :

### 1 OGLAS.

Proti Luki Paravini pok. Spaseniji i Miljanu Sekulicu kao otcu i zakonitom zastupatelju svog mal. sina Juvana čigovo je boravište nepoznato, prikazao je Stevan Vukadinović pok. Mijata iz Muskoraci kod c. k. kotarskog suda u Obrovcu tužbu radi povratka ograda Sehne i nuzgredica.

Na temelju ove tužbe uređena je usmena rasprava za dan 6 decembra 1917 u 9 sati jutra.

Za očuvanje prava otsutnih Luke Paravini pok. Spasenije i Milana Sekulica postavlja se gosp. Toma Paravinja pok. Luke u Muskovcima za skrbnika.

Ovaj će skrbnik zastupati otsutne u gorinaznačenoj parnici na njihovu opasnost i troškove, dokle god on nestupe pred sud ili ne imenuje punomočnika.

Obrovac, 29 septembra 1917.

Od c. k. kotarskog Suda. Odio I.

Poslovni broj C. II. 82-17 :

### 1 OGLAS.

Proti odsutnom u vojništvu Franu Rozić Franoviću iz Kozla, prikazala je Luce Bačina pok. Ivana i družina kod c. k. kotarskog suda u Orebiću tužbu radi priznanja očinstva i t. d.

Tiskarnice c. k. dalmatinskog Namjesništva.

Na temelju ove tužbe uređeno je ročište za dan 5 novembra 1917 u 9 sati pr. pod. soba br. 4 dolje naznačenoga suda.

Za očuvanje prava Frana Rožića Franova postavlja se gosp. dr. R. Arneri odvjetnik u Korčuli za skrbnika.

Ovaj će skrbnik zastupati gorinaznačenog u gorinaznačenoj parnici na njegovu opasnost i troškove dokle god on ne stupi pred sud ili ne imenuje punomočnika.

Orebic, 13 oktobra 1917.

Od c. k. kotarskog Suda. Odio II.

T. 3-17 :  
3.  
UPUĆENJE POSTUPKA ZA PROGLAŠENJE SMRTI.

Ime preko 24 godina da su Ante i Josip Radin pok. Mate iz Žadra posli u svijet, bez da su od tada ikada kakvih vijesti o sebi.

Pošto se iz prepostavljenog mora držati da će nastupiti zakonska predmjena smrti u smislu § 24 br. 1. O. G. Z., upućuje se na prijedlog Ernesta Liebla Petra u Skradina postupak za proglašenje smrti nestalog.

Stoga se svakoga poziva da dade sudu ili skrbniku gosp. Petru Lieblu umirovljenom c. k. kotarskom oružničkom stražmeštu u Žadru vijesti vrhu njih.

Pozivaju se Ante i Josip Radin pok. Mate da stupi pred potpisani sud, ili da kako mu drago prijave da još živu.

Sud će nakon 20 listopada 1918 na ponovljeni predlog odlučiti o molbi za proglašenje smrti.

Zadar, dne 16 oktobra 1917.  
Od c. k. zemaljskog Suda. Odio I.

Poslovni broj C. 207-17 :  
1  
OGLAS.

Ima se u parnici koja visi kod c. k. kotarskog suda u Cavtatu proti Mostahinić Mariji i Antonu Marinoviću radi kruna 1012:50 rpp, dostaviti od luka od 13 oktobra 1917 pod posl. brojem C. 207-17-1, kojom bi uređena rasprava za dan 8 novembra 1917 u 9 sati pr. pod.

Pošto je boravište Mostahinić Marije i Antuna Marinovića nepoznato, to se za očuvanje njihova prava po-

stavlja gosp. Luka Lupić općinski prisjednik za skrbnika.

Ovaj će skrbnik gorinaznačenom parnici na njihovu opasnost i na njihove troškove zastupati dokle god oni ne stupi pred sud ili ne imenuju punomočnika.

Cavtat, 13 oktobra 1917.  
Od c. k. kotarskog suda. Odio II.

Firm. 198

Zadr. II. 15.

CAMBIAMENTI ED AGGIUNTE A FIRME CONSORZIALI GIÀ INSCRITTE.

Venne inscritto nel registro consorziale:

Sede del Consorzio; Zara.

Tenore letterale della Firma: Consorzio consumo per funzionari dello Stato, provinciali e comunali, associazione registrata con garanzia limitata.

Iscrizioni speciali: Nell'adunanza generale straordinaria, tenutasi il giorno 23 settembre 1917, furono modificati i seguenti paragrafi dello statuto consorziale:

§ 1. Firma e sede del consorzio.

Viene omessa la parola «provinciale», per cui questo paragrafo suonerà in appresso:

«La firma è» Consorzio di consumo per funzionari dello Stato e comunali, associazione registrata con garanzia limitata».

Là sua sede è Zara.

§ 4. Condizioni d'associazione.

«Possono far parte del consorzio i seguenti funzionari in attività di servizio od in riposo:

a) dello Stato (civili e militari),

b) comunali,

c) delle Camere di commercio, avvocatili e notarili,

d) della Banca Austro-Ungarica,

e) le vedove e gli orfani dei funzionari ad a)-d), purchè godano un provvedimento di riposo».

Al § 12. alinea 9 devesi aggiungere dopo il punto c):

«La direzione deve inoltre procedere all'esclusione di soci che fanno a facessero in avvenire parte di istituzioni con scopi consimili a quelli del consorzio (§ 2).

L'appartenenza di uno o più membri di famiglia di un socio ad istituzioni consimili al consorzio, avrà per conseguenza una corrispondente riduzione del numero dei membri di famiglia del socio».

Data dell'iscrizione: 15 ottobre 1917.

Zara, 15 ottobre 1917.

Dall'i. r. Tribunale provinciale Sez. I.

2-3 T. 10-17 :  
2  
UPUĆENJE POSTUPKA ZA PROGLAŠENJE SMRTI.

Tvrđi se da je Michaela Slokar kći Mihajla ukrcala se u Gružu dne 12. augusta 1914 na parobrod austrijskog Lloyd-a «Baron Gautsch» sa namjerom da pogje u Beč.

Rečeni parobrod je na tom putovanju potonuo a od tada gorespondujuta osoba nije dala glasa o sebi.

Pošto se iz prepostavljenog mora držati da će nastupiti zakonska predmjena smrti u smislu § 24 br. 3 o. gr. z. upućuje se na prijedlog Michaela Slokar c. k. Bauoberwerksführera u Mostaru postupak za proglašenje smrti nestale.

S toga se svakoga poziva da dade sudu ili skrbniku gospodinu dr. Stjepu Kneževiću u Dubrovniku vijesti vrhu nje.

Pozivlje se Michaela Slokar kći Mihajla da stupi pred potpisani sud ili da kakomudrago prijavi da još živi.

Sud će nakon 1 novembra 1918 na ponovljeni prijedlog odlučiti o molbi za proglašenje smrti.

Dubrovnik, 10 listopada 1917.  
Od c. k. okružnog suda. Odio I.

2-3 T. 9-17 :  
2  
UPUĆENJE POSTUPKA ZA PROGLAŠENJE SMRTI.

Tvrđi se da je Mato Dežulović poznato Mihajlo koji se je rodio god 1852 u Janjinu, ostanut nepoznat boravišta u Americi preko 30 godina bez da je ikada dao o sebi glasa.

Pošto se iz prepostavljenog mora držati da će nastupiti zakonska predmjena smrti u smislu § 24 br. 1 o. gr. z. upućuje se na prijedlog Mihajla Dežulovića poznato Jozu i Kate udovu Ivana Šiljega rođene Dežulović po stupak za proglašenje smrti nestale.

S toga se svakoga poziva da dade

sudu ili skrbniku gospodinu Stjepu Franasiću iz Orebića, vijesti vrhu njega.

Pozivlje se Mato Dežulović poznato Mihajlo da stupi pred potpisani sud ili da kakomudrago prijavi da još živi.

Sud će nakon 31 oktobra 1918 na ponovljeni predlog odlučiti o molbi za proglašenje smrti.

Dubrovnik, 1. listopada 1917.  
Od c. k. okružnog suda. Odio I.

## OGLASI

Br. 9678.

### OGLAS NATJEĆAJA.

Raspisuje se natječaj na udjeli 24 stipendije iz zaklade ustanovljene u Saborskoj sjednici 29. januara 1897. na uspomenu pedese godišnjice vladanja Njeg. Veličanstvu Franje Josipa I. svaka od kr. 40 za zaslujnije i siromašnije mlađe koji bi želili stupiti u c. k. poljoprivrednu školu i kušaonicu u Splitu na jednogodišnji tečaj, koji počinje na 15. januara 1918 a svršava polovicom decembra iste godine.

Vrijeti o primanju pitomaca, koje bi bili nastanjeni i hranjeni u Zadru naznačeni su u obznanici c. Namjesništva 20. septembra 1918. br. XII. 49368.

Mlađici koji žele natjecati se na spomenute stipendije treba da svoje molbe, redovito biljegovane, podne Zemaljskome Odboru, preko c. Raynatičkoga poljoprivredne škole kušaonice u Splitu, najdalje do decembra 1917, te tim molbam p. kažu:

1. svjedodžbu o svršenoj pučkoj školi.

2. krštenicu, na dokaz da mu najmanje 15 godina.

3. domovni list i liječničku svodnicu o zdravom i čvrstom tjelesnom sustavu.

4. privolu roditelja, ili štitnika, pohagjanje tečaja, obzirom da krčmeli školsku godinu neće tražiti učenik bude kući pušten za poske ili slične radnje.

Zadar, 15 listopada 1917.  
Od Zemaljskog Odbora Dalmatinskog

D. KASANDRIĆ odgovorni urednik